



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVEND[^]A LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI L[^]A VHURARU (P3)

FEBRUARY/MARCH 2009

RUBRIKI

MARAGA: 100

Rubriki iyi i na masiatari a fumbili raru (23).

KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)**MARAGA: 50**

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikeleli ha nthesa	Khoudu 6 Vhuswikeleli ha nth	Khoudu 5 Vhuswikeleli ho dziaho	Khoudu 4 Vhuswikeleli vhu fushaho	Khoudu 3 Vhuswikeleli ho linganelaho	Khoudu 2 Vhuswikeleli ha fhasi	Khoudu 1 U sa swikelela
ñwala zwi yelanaho na ndivho na vha tanganedzaho mafhungo e na vhusiki	20	Maraga 16 – 20	Maraga 14 – 15	Maraga 12 – 13	Maraga 10 – 11	Maraga 8 – 9	Maraga 6 – 7	0 – 5
shumisa luambo, tshitaela na redzhisitara tshit na zwiga nga ndila yone	15	Maraga 12 – 15	Maraga 10 – 11	Maraga 9	Maraga 8	Maraga 6 – 7	Maraga 4 – 5	Maraga 0 – 3
vhekanya mihumbulo hu na ndunzhendunzhe	10	Maraga 8 – 9	Maraga 7	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 0 – 2
pulana, vhalulula na u sedzulusa mushumo wawe	5	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 – 1
Maragagute	50							

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI**MARAGA: 30**

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikeleli ha n̄thesa	Khoudu 6 Vhuswikeleli ha n̄tha	Khoudu 5 Vhuswikeleli ho dziaho	Khoudu 4 Vhuswikeleli vhu fushaho	Khoudu 3 Vhuswikeleli ho linganelaho	Khoudu 2 Vhuswikeleli ha fhasi	Khoudu 1 U sa swikelela
n̄wala zwi yelanaho na ndivho na vha t̄anganedzaho mafhungo e na vhusiki	12	Maraga 9 – 12	Maraga 8	Maraga 7	Maraga 6	Maraga 4 – 5	Maraga 3	Maraga 0 – 2
shumisa tshivhumbeo, luambo tshitaela na redzhisitara na zwiga nga ndila yone	9	Maraga 7 – 9	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 0 – 1
vhekanya mihumbulo hu na ndunzhendunzhe	6	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 – 1
pulana, vhalulula na u sedzulusa mushumo wawe	3	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 0 – 1
Maragagute	30							

KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI**MARAGA: 20**

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikeleli ha n̄hesa	Khoudu 6 Vhuswikeleli ha n̄tha	Khoudu 5 Vhuswikeleli ho dziaho	Khoudu 4 Vhuswikeleli vhu fushaho	Khoudu 3 Vhuswikeleli ho linganelaho	Khoudu 2 Vhuswikeleli ha fhasi	Khoudu 1 U sa swikelela
n̄wala zwi yelanaho na ndivho na vha t̄anganedzaho mafhungo e na vhusiki	8	Maraga 7 – 8	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 0 – 1
shumisa tshivhumbeo, luambo tshitaela na redzhisit̄ara na zwiga nga ndila yone	6	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 – 1
vhekanya mihumbulo hu na ndunzhendunzhe	4	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 – 1
pulana, vhalulula na u sedzulusa mushumo wawe	2	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 0 – 1
Maragagute	20							

KANA

		Vhuswikeleli ha nthesa	Vhuswikeleli ha nthā	Vhuswikeleli ho dziaho	Vhuswikeleli vhu fushaho	Vhuswikeleli ho linganelaho	Vhuswikeleli i vhu songo linganelaho	Vhu songo swikelelaho
RUBRIKI YA TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI KHETHEKANYO YA A: MAANE MARAGA: 50		- Luambo, ndongazwiga zwo shumiswa lu vhuédzaho. U shumisa luambo lwo dzumbamaho nga ndila yone. - Kunangele kwa maipfi kwo vangiwa, hu na vhusiki. - Mafhungo na dziphara zwo vhumbe nga ndila ya nthesa. - Tshitaila, thouni, redzhisitara zwo tea tshothé thoho ya mafhungo. - Tshibveledzwa a tshi na vukhakhi na vthuthi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. - Vhulapfu vhu ananaho na thodea dza thoho ya mafhungo.	- Luambo, ndongazwiga zwo shumiswa nga ndila yone, a dovha a shumisa luambo lwo dzumbamaho nga ndila yone. - Kunangele kwone kwa maipfi, kwo vhibvaho. - Mafhungo na dziphara zwo vangwa, zwa tevhékana hu na vhutumani ha nthā. - Tshitaila, thouni, redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo. - Tshibveledzwa a tshi na vukhakhi na vthuthi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho randelwaho.	- Luambo, ndongazwiga kanzhi zwo shumiswa nga ndila yone. - Kunangele kwa maipfi ku anana na thodea dza tshibveledzwa. - Mafhungo na dziphara zwo vhumbe nga ndila yavhudi. - Tshitaila, thouni, redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo. - Tshibveledzwa kanzhi a tshi na vukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho randelwaho.	- Luambo lu leluwaho, ndongazwiga zwo shumiswa nga ndila i fushaho. - Kunangele kwa maipfi ku anana na thodea dza tshibveledzwa. - Mafhungo na dziphara zwi nga di vha na vukhakhi fhanu na fhala, hone maanea a kha di amba zwi pfalaho. - Tshitaila, thouni, redzhisitara nga u tou angaredza zwi yelana na thoho ya mafhungo. - Tshibveledzwa tshi di vha na vukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho randelwaho.	- Luambo lwo ngwaluwa, ndongazwiga kanzhi yo shumiswa nga yo khakheaho. - Kunangele kwa maipfi ndi kwa fhasi. - Mafhungo na dziphara zwi na vukhakhi, hone maanea a kha di amba zwi pfalaho. - Tshitaila, thouni, redzhisitara zwi yelana zwi tuku na thoho ya mafhungo. - Tshibveledzwa tshi na vukhakhi ho vhalaho nga murahu u vhalulula na u sedzulusa. - Vhulapfu- ndi ho lapfesaho/pfufhifhalesaho.	- Luambo na ndongazwiga zwo khakhea. - Kunangele kwa maipfi ku songo linganelaho. - Mafhungo na dziphara zwi kha vhuimo vhu songo linganelaho. - Tshitaila, thouni, redzhisitara a zwi yelani na thoho ya mafhungo. - Tshibveledzwa tshi na vukhakhi vhumzhi naho ho vha na u vhalulula na u sedzulusa. - Vhulapfu- ndi ho lapfesaho/pfufhifhalesaho.	- Luambo na ndongazwiga zwo khakhea tshothé. - Kunangele kwa maipfi zwo shumiswa nga ndila i songo teaho. - Mafhungo na dziphara zwo vhumzhi. - Tshitaila, thouni, redzhisitara zwo khakhea hothé-hothé. - Tshibveledzwa tshi na vukhakhi vhumzhi nahone vhu ddisaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. - Vhulapfu- ndi ho lapfesaho/pfufhifhalesaho.

ZWI RE NGOMU		7	6	5	4	3	2	1
Vhuswikeleli ha nthesa - Zwi re ngomu ndi zwa nthesa, vhusiki ha ene muṇe ha nthesa. - Mihumbulo: yo vhibva, nahone ndi i tokonyaho mihumbulo. - Mafhungo o bveledzwa nga ndila i re na ndunzhe-ndunzhe- Zwidodombedzwa zwi khagala nahone zwo bveledzwa nga ndila ya nthesa. - U sumbedza u dzhiela nzhele lwa vhudzivha ndeme ya luambo. - Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea o lundwaho tshidele, a si na vhukhakhhi a mbonalo i kungaho.	Khoudu 7 80 – 100%	40 – 50	38 – 42	35 – 39				
Vhuswikeleli ha nthā - Zwi re ngomu ndi zwi khoḍisaho, zwa vhusiki ha ene muṇe. - Mihumbulo: ndi ya kuhumbulele kwa nthā nthā, nahone i takadzaho. - Zwidodombedzwa zwo bveledzwa nga ndila i pfeseseaho nahone yo lunzhedzanaho. - U sumbedza u dzhiele nzhele lwa vhudzivha ndeme ya luambo. - Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea o lundwaho tshidele, a mbonalo i kungaho.	Khoudu 6 70 – 79%	38 – 42	35 – 39	33 – 37	30 – 34			

Vhuswikeleli ho dziaho - Zwi re ngomu zwi a pfala, nahone zwi lunzhedzana nga ndila i pfalaho. - Mihumbulo: ndi i takadzaho, i tendiseaho. Mafhungo yo bveledzwa nga ndila i re na ndunzhendunzhe. - Hu na zwidodombedzwa zwo vhalaho zwo bveledzwaho zwavhuḏi. - Hu na vhuṭanzi vhu sumbedzaho u dzhiela nzhele ndeme ya luambo. - Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea kwao a mbonalo yavhuḏi vhukuma.	Khoudu 5 60 – 69 %	35 – 39	33 – 37	30 – 34	28 – 32	25 – 29		
Vhuswikeleli vhu fushaho - Zwi re ngomu zwo tea, zwa lunzhedzana nga ndila i pfalaho. - Mihumbulo: zwi a takadza, nahone zwo linganela zwa vhusiki ha ene mune dziṇwe dza mbuno na zwidodombedzwa zwo ḏi bveledzwa zwavhuḏi. - U ḏi sumbedza-vho vhuṭanzi ha u dzhiele nzhele ndeme ya luambo. - Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea o linganelaho a mbonalo yavhuḏi.	Khoudu 4 50 – 59%		30 – 34	28 – 32	25 – 29	23 – 27	20 – 24	

Vhuswikeleli ho linganelaho - Zwi re ngomu a zwo ngo tou vhibva, ndi zwi leluwaho. Ndunzhendunzhe i na mavhaka. - Mihumbulo: Vhunzhi hayo yo tea ndivho. Vhusiki ha ene muṇe ndi ha fhasi. Hu na vhuṭanzi ha mbuno nnzhi dzo teaho. - U ḏzhiele nzhele lwa vhudzivha ndeme ya luambo ndi ha fhasi. - Hu na vhuṭanzi vhu fulufhedzisaho vhu sumbedzaho uri u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea a fulufhedzisaho, a mbonalo yavhuḏi, o lunzhedzaho.	Khoudu 3 40 – 49%			25 – 29	23 – 27	20 – 24	18 – 22	15 – 19
Vhuswikeleli ha fhasi - Zwi re ngomu a zwi tou vhonele zwavhuḏi, a zwo ngo lunzhedzana. Mihumbulo: a si minzhi, hunzhi yo dovhololwa. -Hu ḏi vha na u liana na ṭhoho ya mafhungo, fhedzi ludungela lwa riwongo wa mafhungo lu a ḏi tevhelea. -Zwidombedzwa a zwo ngo edana vhuimo ha luambo lwa hayani naho hu na u pulana/u ita mvetomveto. -Maanea ha na mbonalo kwayo.	Khoudu 2 30 – 39%				20 – 24	18 – 22	15 – 19	03 – 17
U sa swikelela - Vhunzhi ha zwi re ngomu a zwi tshimbilelani na ṭhoho, a zwi na ndunzhendunzhe. - Mihumbulo: Yo ngwaluwa, i sokou dovhololwa, nahone a i tshimbilelani na ṭhoho. - U pulana na/kana u ita mvetomveto a zwi fushi. - Maanea aya o bveledzwa nga ndila i shaedzaho.	Khoudu 1 00 – 29%					15 – 19	03 – 17	00 – 14

		Vhuswikeleli ha nthesa	Vhuswikeleli ha nthā	Vhuswikeleli ho dziaho	Vhuswikeleli vhu fushaho	Vhuswikeleli ho linganelaho	Vhuswikeleli ha fhasi	Vhu songo swikelelaho
RUBRIKI YA TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZA NI ZWILAPFU MARAGA: 30		- O bveledza tshivhumbeo tshone-tshone lwa nthesa. - Tshibveledzwa tsho nwalwa nga luambo lwone-lwone tsha dovha tsha dzhia tshivhumbeo tshone-tshone. - Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele tshothe. - Tshitaila, thouni na redzhisitara zwo tea tshothe-tshothe. - Tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho teaho.	- O shumisa milayo ya tshivhumbeo i todeaho zwavhudi. - Tshibveledzwa tsho nwalwa zwavhudisa nga ndila yone. - Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele tshothe. -- Tshitaila, thouni na redzhisitara zwo tea zwi tshi anana na tode dza mushumo. - Tshibveledzwa hunzhi ndi tshi si na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho teaho.	- O shumisa milayo ya tshivhumbeo i todeaho zwavhudi. - Tshibveledzwa tsho nwalwa zwavhudi nga ndila i vhaleaho. - Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea. - Tshibveledzwa tshi di vha na vhukhakhi vhu si vhunzhi nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho teaho.	- O shumisa tode dza tshivhumbeo nga ndila yo linganelaho. - Tshibveledzwa tsho nwalwa nga ndila yo linganelaho. Vhukhakhi a vhu thithisi nwrongo wa mafhungo. - Ndivho ya maipfi ndi yo linganelaho ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thouni na redzhisitara zwo tea lwo linganelaho. - Tshibveledzwa tshi na vhukhakhi ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho lapfesaho/pfufhifhal esaho.	- O shumisa tode dza milayo ya tshivhumbeo nga ndila i fulufhedzisaho. - Tshibveledzwa tsho nwalwa sa zwenezwo, hu na vhukhakhi ho vhalaho. - Ndivho ya maipfi ndi i shaedzaho nahone a i tei tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thouni na redzhisitara zwi sumbedza mavhaka na u tselā fhasi. - Tshibveledzwa tshi na vhukhakhi vhunzhi naho ho vha na u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho lapfesaho/pfufhifhal esaho.	- O shumisa tode dza milayo ya tshivhumbeo nga u khwakhwarudzha. - Tshibveledzwa tsho nwalwa lwa u tou shaedza nahone a zwi tevhelelei. - Ndivho ya maipfi i toda u khwiniswa vhunga i sa tei ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thouni na redzhisitara a zwo ngo tea. - Tshibveledzwa tshi na vhukhakhi vhunzhi vhu dadisaho nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa. - Vhulapfu ndi ho lapfeseso/pfufhifhal esesaho.	- Ho ngo shumisa tode dza milayo ya tshivhumbeo. - Tshibveledzwa tsho nwalwa lwa u tou shaedza nahone a zwi tevhelelei na luthihi. Ndivho ya maipfi i toda u khwiniswa vhunga zwi ngomu vhunga i sa tei na khathihi ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thouni na redzhisitara a zwi tsha anana na mafhungo.

ZWI RE NGOMU		Khoudu 7 80 – 100%	Khoudu 6 70 – 79%	Khoudu 5 60 – 69%	Khoudu 4 50 – 59%	Khoudu 3 40 – 49%	Khoudu 2 30 – 39 %	Khoudu 1 00 – 29 %
Vhuswikeleli ha nthesa - Ndivho ya nthesa ya thodea dza tshibveledzwa. - U sumbedza ndivho yo dziaho ya nyimele nanzhi dzo tandavhuwaho kha vhuñwali (photifolio). - Vhuñwali ho vhibvaho-mugudi o tou longondo tshotha kha ndivho, a hu na liana na thoho. - Ndunzhendunzhe yo fhelelaho kha zwi re ngomu na mihumbulo, zwo talutshedzwa lwa nthesa zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. - Hu na vhuñanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi si na vhubhakhi tsha mbonalo i kungaho.	Khoudu 7 80 – 100%	24 – 30	23 – 25	21 – 23				

<p>Vhuswikeleli ha n̄tha</p> <p>- N̄divho ya n̄tha ya t̄hodea dza tshibveledzwa.</p> <p>- U sumbedza n̄divho yo dziaho ya nyimele dzo t̄andavhuwaho kha vhuṅwali (photifoljo).</p> <p>- Vhuṅwali ho vhibvaho-mugudi o tou longondo tshoṭhe kha ndivho, a hu si na liana na t̄hoho.</p> <p>- Hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, zwo t̄alutshedzwa zwavhuḍi, zwidombbedzwa zwoṭhe zwi tikedza t̄hoho.</p> <p>- Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha vhusiki havhuḍi tsha mbonalo i kungaho.</p>	<p>Khoutu 6 70 – 79%</p>	<p>23 – 25</p>	<p>21 – 23</p>	<p>20 – 22</p>	<p>18 – 20</p>			
---	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--

Vhuswikeleli ho dziaho - Ndivho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. - U sumbedza ndivho nga u angaredza ya nyimele dzo tandavhuwaho kha vhuñwali (photifolio). - Vhuñwali ho vhibvaho-mugudi o tou longondo kha ndivho, hu na u liana zwiṭuku na thoho. - Kanzhi hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, zwo talutshedzwa nahone, zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho. - Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshavhuḍi tsha mbonalo i kungaho.	Khoudu 5 60 – 69%	21 – 23	20 – 22	18 – 20	17 – 19	15 – 17		
--	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

Vhuswikeleli vhu fushaho - Ndivho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. - U sumbedza ndivho yo linganelaho ya nyimele dzo tondavhuwaho kha vhuniwali (photifolio). - Vhuniwali- mugudi u liana na thoho fhedzi a zwi thithisi riwongo wa mafhungo. -Hu na ndunzhendunzhe lwo linganelaho kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, hu na zwiwe zwidodombedzwa zwi tikedzaho thoho. - Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi fushaho tsha mbonalo i kungaho.	Khoudu 4 50 – 59%		18 – 20	17 – 19	15 – 17	14 – 16	12 – 14	
--	----------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	--

Vhuswikeleli ho linganelaho - Ndivho i fulufhedzisaho ya thodea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha mishumo ya vhuñwali zwi tana ndivho thukhu. - U sumbedza ndivho thukhu kha nyimele dzo tandavhuwaho kha vhuñwali (photifolio). - Vhuñwali- mugudi u liana na thoho riwongo wa mafhungo wa si tsha pfala zwi tshi ya huiwe. -Hu na ndunzhendunzhe lwo linganelaho kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, hu na zwiñwe zwidodombedzwa zwi tikedzaho thoho. - Hu na vhuñtani ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi fushaho tsha mbonalo i kungaho.	Khoundu 3 40 – 49%			15 – 17	14 – 16	12 – 14	11 – 13	09 – 11
--	------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<p>Vhuswikeleli ha fhasi</p> <p>- Ndivho i songo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha mishumo ya vhuwili zwi tana ndivho thukhu-thukhu. U sumbedza ndivho thukhu kha nyimele dzo tandavhuwaho kha vhuwili (photifolio).</p> <p>- U sumbedza tshotho ndivho thukhu kha nyimele dzo tandavhuwaho kha vhuwili (photifolio).</p> <p>- Vhuwili- mugudi u liana na thoho iwongo wa mafhungo wa si tsha pfala zwi tshi ya huiwe.</p> <p>- A hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na kha mihumbulo kha tshibveledzwa. Hu na zwidombbedzwa zwituku tuku zwi tikedzaho thoho.</p> <p>- Hu na vhuṭanzi vhu songo linganelaho kha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa a tsho ngo iwalwa zwavhudi.</p>	<p>Khoudu 2 30 – 39%</p>				<p>12 – 14</p>	<p>11 – 13</p>	<p>09 – 11</p>	<p>02 – 10</p>
---	------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Vhukoni vhu songo swikelelaho - A hu na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa. - U sumbedza u sa vha na ndivho ya nyimele dzo tandavhuwaho kha vhuñwali (photifolio). - Vhuñwali- mugudi u liana na thoho- riwongo wa mafhungo wa si tsha pfala tshothe. - A hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na kha mihumbulo kha tshibveledzwa. Hu na zwidodombedzwa zwiṭuku ṭuku zwi tikedzaho thoho. - A hu na vhuṭanzi ho linganelaho ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsho riwalwa nga ndila i shaedzaho vhukuma.	Khoudu I 00 – 29 %%					09 – 11	02 – 10	00 – 08
---	------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------

		Vhuswikeleli ha nthesa	Vhuswikeleli ha nthela	Vhuswikeleli ho dziaho	Vhuswikeleli vhu fushaho	Vhuswikeleli ho linganelaho	Vhuswikeleli ha fhasi	Vhu songo swikelelaho
RUBRIKI YA TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI TNL KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI ZWIPFUFHI MARAGA: 20		-O bveledza tshibveledzwa tsha tshivhumbeo tshone-tshone vhukuma. - Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama vhukuma nahone luambo lwo vhumbea na u shumiswa nga ndila yone-yone. - Ndivho ya maipfi yo tea tshotho ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thounu, redzhisitara zwo tea lwa nthesa. - Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki na vuthihi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho teaho.	-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo nga ndila yavhudisa. - Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama nahone luambo lwo vhumbea na u shumiswa nga ndila yone. - Ndivho ya maipfi yo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thounu, redzhisitara zwo tea zwi tshi yelana na thodea dza mushumo. -Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho teaho.	-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo. - Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama nahone lu a vhaea zwavhudi. - Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thounu, redzhisitara kanzhi ndi zwo teaho. - Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho teaho.	-O shumisa milayo yo linganelaho ya tshivhumbeo. - Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama. Vhukhaki a vhu thithisi iwongo wa mafhungo. - Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thounu, redzhisitara kanzhi ndi zwo linganelaho. - Tshibveledzwa tshi na vha na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho teaho.	- U na mihumbulo i fulufhedzisaho ya thodea dza tshivhumbeo- hu na vhukhaki vhu re khagala. - Luambo lwa tshibveledzwa ndi lwa fhasi. Hu na vhukhaki vhu vhonealaho. - Ndivho ya maipfi ndi ya fhasi nahone a i tei tshotho ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thounu, redzhisitara zwo khakhea. - Tshibveledzwa tshi na vhukhaki ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu - ho lapfesa/pfufhifhalesa.	- O shumisa milayo ya tshivhumbeo nga ndila yo khakhea. - Luambo lwa tshibveledzwa lwo shaedza vhukuma nahone a lu tevhelelei. - Ndivho ya maipfi i thoda hunwe u khwiniswa vhunga i sa tei ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thounu, redzhisitara a zwo ngo tea. - Tshibveledzwa tshi na vhukhaki vhunga naho ho vha na u vhalulula na u sedzulusa. - Vhulapfu - ho lapfesa/pfufhifhalesa.	- Ho ngo shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho. - Luambo lwa tshibveledzwa lwo shaedza vhukuma nahone a lu tevhelelei na khathihi. - Ndivho ya maipfi i thoda u khwiniswa vhukuma nahone a i tei ndivho vha tangedzaho mafhungo na nyimele. - Tshitaila, thounu, redzhisitara a zwi anani na thoho ya mafhungo. - Tshibveledzwa tshi na vhukhaki vhunga naho ho vha na u vhalulula na u sedzulusa. - Vhulapfu - ho lapfesa/pfufhifhalesa.

ZWI RE NGOMU		7	6	5	4	3	2	1
Vhuswikeleli ha nthesa - Ndivho ya tshipentshela yo tšandavhuwaho ya tshibveledzwa. - Sumbedza ndivho yo dziaho kha nyimele dzo tšandavhuwaho dza vhuñwali(phothofolio). - Vhuñwali ho dziaho – mugudi u tou longondo tshothe kha ndivho, hu si u liana na thoho. - Ndunzhendunzhe yo faranaho tshothe kha zwi re ngomu na kha mihumbulo, u tšalutshedza lwa tshothe nahone zwidodombedzwa zwothe zwi tikedzaho thoho. -Hu na vhuñanzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi si na vhukhaki na khathihi tsha mbonalo i kungaho.	Khoutu 7 80 – 100 %	16 – 20	16	14 – 16				

Vhuswikeleli ha nthā - Ndivho yavhūḁisa ya ṭhōḁea dza tshibveledzwa. - U sumbedza ndivho yo ṭandavhuwaho kha nyimele dzo angalalaho kha vhuṇwali (phothifolḁio). - Vhuṇwali ho dziaho – mugudi u tou longondo kha ndivho, hu si u liana na ṭhoho. - Ndunzhenḁunzhe yo faranaho kha zwi re ngomu na kha mihumbulo, u ṭalutshedza, nahone zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedzaho ṭhoho. -Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha vhusiki ha nthā, tsha mbonalo i kungaho.	Khoudu 6 70 – 79%	16	14 – 16	14	12 – 14			
Vhuswikeleli ho dziaho - Ndivho i fushaho ya ṭhōḁea dza tshibveledzwa. - U sumbedza ndivho nga u angaredza kha nyimele dzo ṭandavhuwaho kha vhuṇwali (phothifolḁio). - Vhuṇwali- mugudi u tou longondo kha ndivho, hu na u liana zwiṭuku na ṭhoho. - Vhunzhi ha zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa zwo lunzhedzana, zwo ṭalutshedzwa, nahone zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedzaho ṭhoho. -Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha mbonalo yavhūḁi vhukuma.	Khoudu 5 60 – 69 %	07 – 08	07	06 – 07	06	05 – 06		

Vhuswikeleli vhu fushaho - Ndivho i fulufhedzaho ya thodea dza tshibveledzwa. - U sumbedza ndivho iniwe kha nyimele dzo tandavhuwaho kha vhuriwali (phothifilio). - Vhuriwali- mugudi u liana na thoho ya mafhungu fhedzi zwa si thithise riwongo wa mafhungo nga u angaredza. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa zwo lunzhedzana nga ndila yo linganelaho, hu na zwiiniwe zwidodombedzwa zwi tikedzaho thoho. -Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha mbonalo i fushaho.	Khoudu 4 50 – 59 %		06 – 07	06	05 – 06	05	04 – 05	
Vhuswikeleli ho linganelaho - Ndivho i fulufhedzisaho ya thodea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha u riwala zwi tana luvhenela lu shaedzaho. - U sumbedza ndivho i shaedzaho zwiṭuku ya nyimele dzo tandavhuwaho kha vhuriwali (phothifilio). - Vhuriwali- mugudi u liana na thoho, riwongo wa mafhungo huriwe wa sa tsha bvela khagala. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa zwo lunzhedzana nga ndila a fulufhedzisaho, fhedzi hu na zwiiniwe zwidodombedzwa zwi tikedzaho thoho. -Hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha mbonalo i fulufhedzaho.	Khoudu 3 40 – 49 %			05 – 06	05	04 – 05	04	03 – 04

Vhuswikeleli ha fhasi - Ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha u riwala zwi tana luvhonela lu re fhasi. - U sumbedza ndivho i re fhasi ya nyimele dzo tandavhuwaho kha vhuwali (phothifilio). - Vhuwali- mugudi u liana na thoho, riwongo wa mafhungo hunzhi wa sa tsha vela khagala. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a si hothe he zwa lunzhedzana. Hu na zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. -Hu na vhuṭanzi vhu songo linganaho ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto. Tshibveledzwa a tshi na mbonalo yavhudi.	Khoudu 2 30 – 39 %				04 – 05	04	03 – 04	01 – 03
Vhu songo swikelelaho - Ha na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa. - U sumbedza u sa vha ndivho ya nyimele dzo tandavhuwaho kha vhuwali (phothifilio). - Vhuwali- mugudi u liana tshothe na thoho, riwongo wa mafhungo wa sa tsha vha khagala tshothe. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwo ngo lunzhedzana. Hu na zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedzaho thoho. -A hu na vhuṭanzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto. Tshibveledzwa a tshi na mbonalo yavhudi na khathihi.	Khoudu 1 00 – 29 %					03 – 04	01 – 03	00 – 01

ADENDAMU YA LUAMBO LWA HAYANI (P3)

KHETHEKANYO YA B

2.1 Vhurifhi ha tshiofisi

Tshivhumbeo:

- Diresi ya u ranga
- Diresi ya vhuvhili
- Theshano
- Mutumbu
- Mapendelo

2.2 Mufhindulano

Tshivhumbeo:

- Phatheni ya kuṇwalele
- U kona u imelela masia oṭhe mavhili
- U amba zwi elanaho na ṭhoḥo
- Luambo na tshitaila
- Khoḽoni

2.3 Atikili

Tshivhumbeo:

- Theshano
- Thoḥo
- Mafhungo nga vḥudalo
- Mapendelo
- Dzina la muniwali na fhethu

KHETHEKANYO YA C

3.1 Garata ya thambo

Thodea:

- Murambi
- Murambiwa
- Mulaedza
- Fhethu
- Duvha na tshifhinga

3.2 Dayari

Thodea:

- Datumu
- Tshifhinga
- Zwo gudwaho

3.3 Khungedzelo:

Thodea:

- Hu kungedzelwa mini?
- Tshi wanala hani? (founu / thingo)
- Tshi wanala ngafhi? (fhethu)
- U tutula dzangalelo (luambo lwa u fhuredza)
- Mbonalo i kungaho (zwifanyiso)